



E tshabolotswe e
bile e tsamaelana
le KPKT

Mophato

3



Dikgono tsa Botshelo ka SETSWANA

Buka 1
Kgweditsharo 1 & 2



Leina:

Phaposi:



ISBN 978-1-4315-0281-3



LIFE SKILLS IN SETSWANA
GRADE 3 – BOOK 1
TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-4315-0281-3

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

10th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R
(in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6
(in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3
(in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9
(in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3
(in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional
Language.



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Diteng

Kgweditharo 1	Tsebe
1 Ka ga me	2
2 Sekolo sa me	4
3 Gotlhe ka ga me	6
4 Kgolwane le bogolwane	8
5 Maikutlo	10
6 Dilo tse ke di ratang	12
7 Maikutlo	14
8 Go tlhola fela	16
9 Boitekanelo le thusopotlako ...	18
10 Go ša	20
11 Go tshola mmele wa me o babalesegile	22
12 Go itlhokomela	24
13 Go tshola mmele wa me o itekanetse	26
14 Ditshwanelo le maikarabelo	28
15 Ditshwanelo le maikarabelo	30
16a Malatsi a sedumedi le a a kgethegileng	32
16b Go tlhola fela	33

Kgweditharo 2	Tsebe
17 Mekgwa e e itekanetseng ya go ja	34
18 Mekgwa ya rona ya go ja	36
19 Mekgwa e e itekanetseng ya go ja	38
20 Go ja sentle	40
21 Ditshenekegi	42
22 Go gongwe ka ga ditshenekegi	44
23 Magae a ditshenekegi	46
24 Bontsha boitlhamedi jwa gago	48
25 Tshekotshelo	50
26 Tshekotshelo	52
27 Seotlwana sa me	54
28 Go tlhokomela tikologo ya rona	56
29 Poeletso ya tiriso	58
30 Malatsi a bodumedi le a mangwe a a kgethegileng	60
31 Mafelo a a farologaneng a kobamelo	61
Setifikeiti	62
Lenanefoko la me	63



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Afrika Borwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo, Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo, Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Afrika Borwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso, mme ga di duelelwe.

Re solofela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solofela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Tenth edition 2020

ISBN 978-1-4315-0281-3

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.



Mophato

3



Dikgono tsa Botsheloka
Setswana
Buka I



Buka e, ke ya ga:



Ka ga me



A re kwalleng

Mongwe le mongwe wa rona o farologane e bile rotlhe re kgethegile. Tlatsa lokwaloitshupo le le fa tlase ka ga gago. Tlhama setempe sa lokwaloitshupo. Fa o sena go dira jalo, bontsha tsala ya gago sa lokwaloitshupo ya gago.

Wena le tsala ya gago le tshwana le go farologana ka eng?



Lokwaloitshupo

Leina: _____

Dingwaga: _____

Letlha la Botsalo: _____

_____ ngwaga

_____ kgwedi

_____ letsatsi

Lefelo la botsalo: _____

Mosetsana kgotsa mosimane: _____

Puogae: _____

Mmala wa moriri: _____

Bogodimo: _____ cm

Mmala wa matlho: _____

Tshaeno _____

Thala setshwantsho sa gago.





A re bueng

Jaanong akanya ka ga botshelo jwa gago go fitlha fa.

O kgona go gakologelwa bokgakaleng jo
bokae kwa morago?

A o kgona go gakologelwa ngwaga wa
bobedi wa botsalo?

A o kgona go gakologelwa gore o
simolotse sekolo leng?



A re kwaleng

Tlatsa molanako o ka ga
botshelo jwa gago.



Ke belegwe ka

Ke simolotse go
bua ka

Ke simolotse
sekolo ka

Ke dirile
Mophato wa
boraro ka

kgwedi

ngwaga

20 _____

20 _____

20 _____

20 _____



Sekolo sa me

Morutabana wa gago o tlaa go thusa go thalela sekolo sa gago molanako. Re go simoletse ona. Morutabana wa gago o tlaa go bolelela ditiragalo tse dingwe tsa botlhokwa tse o ka tlatsang ka tsona.

Sekolo sa gago se butswe ka ngwaga ofe?	Mogokgo wa gago o tlile mo sekolong ka ngwaga ofe?	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____



A re kwaleng

Hisetori ya sekolo sa gago ke eng? Bona dikarabo mme o di kwale mo diphatlheng tsa kholomo ya ntlha. Morago o thale ditshwantsho go bontsha hisetori.

Sekolo se butswe ka ngwaga ofe?	Thala setshwantsho sa sekolo sa gago.

Mogokgo wa ntlha e ne e le mang?	

Letlha:



Seikao sa sekolo ke eng? A se
santse se tshwana le gompiono?

Thala betšhe ya sekolo.

Kaela ka ga sengwe se se botlhokwa
ka ga sekolo. (Gongwe go ne go na
le morutwana kgotsa boiphitlhelelo
bongwe jo bo kgethegileng.)

Thala setshwantsho go bontsha
sengwe se se kgethegileng ka ga
sekolo.



A re diragatseng

Pele o ka dira tirwana kwa ntle, ikotlolole jaaka katse. Seno se tlaa kgontsha mmele
wa gago go tshikinyega. Gape, o ikotlolole morago ga tirwana go repisa le
go ikhutsisa mmele wa gago. Seno se tlaa go thusa gore o se nne le
mesifa e e botlhoko. Jaanong dira se bana, ba ba se dirang.



Morutabana wa gago o tlaa bitsa leina la
gago mme a go latlhelele bolo. O tshware
bolo pele e ka wela fa fatshe.

Jaanong leka go tshwara bolo ka kgetsana fa
tsala ya gago e e go latlhelela.

Latlhelela tsala ya gago bolo mme o bone
gore a o tlaa kgona go e tshwara
ka kgetsana.

Phutholola mmele wa gago jaaka
katse e itshidila.



Gotlhe ka ga me

Akanya ka ga sengwe se se itumedisang se se go diragaletseng mo bogologolong mme o tlotlele tsala ya gago gore a tle a go tlhaloganye botoka.

A re bueng

Fa ke ne ke le dingwaga di le tlhano ke ne ka ya kwa lewatleng.

Fa ke ne ke le dingwaga di le nne ke ne ka wa go tswa mo leboteng.



A re bueng

Bolelela tsala ya gago ka moo motho yo a fetogileng go tswa mo go nneng lesea go ya kwa go nneng mosadimogolo.



lesea



lesea le le gagabang



ngwana wa sekolo



mošwa



mogolo




motsofe



A re opeleng

Dirang ka setlhopha. Itlhameleng pina le bine.
Mo setlhopheng sa gago, kwalang mafoko a pina mo phatlheng
e e fa tlase. Morago le bontsheng phaposi ya lona gore le opela
pina jang le ntse le bina.



Morutabana:
Saena fa:
Letlha:



Kgolwane le bogolwane



A re bueng

Bua gore bana ba bagolwane le batsadi ba bagolwane ba farologana le wena jang.


Fa nako e ntse e feta batho ba a tsofala. Mmala wa moriri wa bona o a fetoga, mantswe a bona a a fetoga, ba nna mesifa e bile ba nna botlhalenyana.

Batho ba fetoga jang fa ba tsofala?



A re kwaleng


Ke dife tsa dilo tse, tse o di dirang go farologana le ka moo batsadi ba gago ba di dirang ka teng? Tshwaya (✓) sefatlhego se se nepagetseng.

	Nna		Batsadi ba me	
Taboga ntle le go lapa. 				
Tlola kgati. 				
Buisa lekwalodikgang. 				
Kgweetsa koloi. 				



A re opeleng

A re ipaakanyetseng go opela.
Dirang medumo e.



Modumo o o bonako jaaka saerini ya emelense.

Modumo o o bonya jaaka pina e e robatsang leseae.


Modumo o o kwa godimo jaaka wa dinonyane di
opela.

Modumo o o kwa tlase jaaka wa tau e rora.



A re ikatiseng

A o kgona go tshwara kgwele?



Latlhela bolo ya thenese mo moweng mme o e tshware ka
matsogo a mabedi.

E latlhele kwa godimo mme morago o ope diatla tsa gago pele o tshwara
bolo ya thenese.

Betsabetsa bolo ya thenese fa fatshe.

Jaanong dira bête o dirisa pampiri e e menilweng kgotsa setokwana sa
legong. E dirise go betsabetsa bolo ya thenese fa fatshe.

Jaanong phutholola mmele wa gago
jaaka katse.



Morutabana:
Saena fa:
Letlha:



Maikutlo

Lebelele ditshwantsho tse mme o bue ka moo bana ba ba ikutlwang ka teng. A o setse o kile wa ikutlwa jaana? Tlatsa gore ngwana mongwe le mongwe o ikutlwa jang. Dirisa mafoko a go go thusa.

lela

itumetse

ikwatlhaya

tshogile

motlotlo

tenegile















A re diragatseng

Tshameka motshameko wa tenese o ikatisetsa go konopela kwa pele le kwa morago.





A re bueng

Ke eng se se go itumedisang?

Ke eng se se dirang gore o hutsafale ?

Ke eng se se go tshosang?



A re kwaleng

Ke eng se se go tenang?




Kwala mo bukanatsatsing ka ga letsatsi le o neng o itumetse. Tlhalosa gore o ne wa diragalelwa ke eng.

Bukanatsatsi e e rategang

Kwala mo bukanatsatsing ka ga letsatsi le o neng o hutsafetse. Bua gore o ne o hutsafaditswe ke eng.

Bukanatsatsi e e rategang



Dilo tse ke di ratang



A re kwaleng

Bolelela setlhopha sa gago gore ke ditirwana dife tse o ratang go di dira segolo. Morago o kwale maina a ditirwana tseo mo diphatlhaneng tse di mo mmapeng wa dikakanyo.

Blank pink sticky note for writing.



Blank yellow sticky note for writing.



Blank purple sticky note for writing.

SE KE
ITUMELE-
LANG GO
SE DIRA

Blank green sticky note for writing.



Blank light blue sticky note for writing.



Blank light blue sticky note for writing.



A re thaleng

Jaanong dirisa mmepekakangwa wa gago go kwala temana ka ga se o itumelelang go se dira le gore goreng o itumelela ditirwana tseno.

Se ke se itumelelang go feta



A re direng

Dirisa tege ya go tshameka go bopa sefatlhego se se itumetseng le se se tlhontseng.




A re bueng

Botsa ditsala di le tlhano gore di rata go dira eng. Khalara mmala mo bolokong e le nngwe fa ba rata tirwana.

5					
4					
3					
2					
1					
	Go opela	Go buisa	Go penta	Motshameko	Dipalo




Ke tirwana efe e e rategang?



Maikutlo

Lebelela sengwe le sengwe sa ditshwantsho tse mme o bue ka moo o ka thusang bana ba go dira selo se se siameng. Tshwaya karabo e e nepagetseng.

A re bueng

	A ga o kgone go lebelela kwa o yang teng!	
	Ooo, intshwarele! E re ke go thuse go sela dilo tse!	
	Uuu! Bolo ya gago ke e.	
	Uuu! Tsamaya o ye go tshameka felo gongwe!	
	Ke ya me mme o ka se ka wa bona sepe.	
	Tlanya, a re kgaogane ditshokolete.	

A re kwaleng

Ditsala tse di siameng di dira eng?

Fa ke dirile sengwe se se sa siamang, ke ikopa maitshwarelo.

Fa ke bona tsala ya me e palelwa, ke a e thusa.

Letlha:



Kwala dilo di le nne gape tse ditsala tse di siameng di di dirang.





A re bueng

Lebelele ditshwantsho tse. Bua gore o bona eng mo go sengwe le sengwe. Morago tsaya setshwantsho se le sengwe mme le diragatse motshameko ka ga sona. Nayang kgang ya lona bokhutlo.




Jaanong kwala tiragatso ka ga setshwantsho se o se tlhophileng. Tlatsa maina a badiragatsi mo kholomong ya ntlha.



A re ikatiseng

Leka go dira dilo tse.

- Taboga go dikologa patlelo. Fa morutabana wa gago a re, "fetola" o tshwanetse go retologa mme o tabogele kwa gongwe.
- Jaanong betsabetsa bolo mme o tsamaele kwa pele ka nako e le nngwe.



Go tlhola fela



A re kwaleng

Itlhole

Ke tsala e e siameng.

Ke kgathalela ditsala tsa me.

Ke botsalano mo baneng ba phaposi ya me.

Bana ba bantsi ba a nthata.


Ke aga ke le bonolo mo bathong.

✓	✗



A re kwaleng

Direla mongwe yo o mo ratang karata. Thala setshwantsho ka fa pele mme morago o kwale molaetsa o o kgethegileng ka fa gare.





A re kwaleng


Thala setshwantsho sa ditsala, kgotsa morutabana wa gago,
kgotsa ditokololo tsa lelapa la gaeno ba ba kgethegileng mo go
wena. Kwala maina a bona.



Batho ba ba kgethegileng mo botshelong jwa me



Jaanong kwala ditlhaloso ka ga batho bano le gore goreng ba kgethegile jaana.



Murutabana:
Saena fa:
Letlha:



Boitekanelo le thusapotlako



A re bueng

Bua gore go diragala eng mo setshwantshong se.



A o itse gore lebokoso la sekolo sa lona la Thusapotlako le fa kae? Bua gore le fa kae. Le mo

A o setse o kile wa tswa mokola?

O tshwanetse go dira eng fa o tswa mokola?

O tshwanetse go dira eng fa o tswa mokola

1 Nnela kwa pele o inamisetse tlhogo ya gago.

2 Tswala nko ya gago ka menwana sebaka sa metsotso e le mebedi mme o heme ka molomo.

3 Baya sengwe se se tsididi ka fa morago ga molala wa gago se se tshwanang le toulo e e metsi kgotsa dikgapetlana tse di phuthetsweng ka toulo.

4 O se ka wa ethimola morago ga gore mokola o emise.

5 Fa go tswa ga madi go sa emise morago ga metsotso e le sometlhano, bona ngaka kgotsa mooki.

Ritibala maikutlo.

Gantsi ga go na lebaka la go tshoga. Gakologelwa gore o se ka wa tshwara madi a motho yo mongwe.



Go alafa go kgoboga kana go segega



A re buiseng

Ga re kgone go bona megare mme e gotlhe. Fa re itshega re tshwanetse go tshola ntho e le phepa gore re se ka ra tshelwa ke megare.



A re bueng

Tlhalosetsa ditsala tsa gago gore mosego o phepafadiwa jang. Bontsha gore o tshwanetse go dira eng.

Ka moo o ka emisang go dutla ga madi go tswa mo mosegong

O se ka wa ama madi a motho yo mongwe.

Fa o thusa motho o rwala ditlalela kana diatlana ka dinako tsotlhe.

Emisa go tswa ga madi ka go tsholeletsa ntho kwa godimo ga pelo.

Leka go emisa go tswa ga madi ka go gatelela sebofadintho se se phepa mo nthong.

Fa ntho e le boteng mme e tswelela go tswa madi, bona ngaka kgotsa o ye kwa tleliniking.

Batlisisa gore ke mogala ofe wa tshoganyetso o o ka o leletsang. Mogala:



Go ša

A re buiseng

Fa o tshwara selo se se mogote, o ya go iphisa.
O tshwanetse go dira eng fa mongwe a šele?

1

Tshela ntho ya molelo ka metsi a a tsididi sebaka sa metsotso e le lesome. Se se thusa go tsidifatsa letlalo.

2

Tlosa seaparo mo karolong e e šeleng. Fa seaparo se kgomaretse mo letlalong, o se ka wa se tlosa.

3

Tlogela ntho ya molelo e bulegile mme tlhokomele gore e se ka ya etegela.

4

Fa karolo e e šweleng e le boteng kgotsa e le kgolwane go na le bogare jwa seatla sa gago, bona ngaka ka bonako.



A re ikatiseng

Dira tlolotelele.

Tsaya dithobane di le tharo kgotsa ditokana di le tharo tsa mogala. Morago ga go tlola fa gare ga tsona, di katolose go feta mme o bone yo o tlaa tlolelang kgakajana go feta.

Tshwaya gore o ka tlola
bokgakala jo bo kae.

Bona gore a tsala ya gago e
ka tlolela kgakala go go gaisa.



A re ikatiseng

Dira kiribane.

Refosana le tsala ya
gago go nna kiribane.



Morago le refosaneleng go
dikolosa kgati gore tsala
ya lona e kgone go tlola.



A re bueng

Go diragala eng mo ditshwantshong tse?
Batho ba ka ša jang gape?



Kwala melao e e botlhokwa go gopolwa fa o tlhoka go thusa ka:

Mokola

Mesego

Dintho tsa go ša



Teacher:
Sign:
Date:



Go tshola mmele wa me o babalesegile



A re bueng

Re tshwanetse go tlhokomela mebele ya rona.

Re nna le maikutlo a siameng fa re rata sengwe mme re rata gore se tswelele pele.

Re nna le maikutlo a sa siamang fa selo se sa re kgotsofatse mme re batla gore se se ka sa tswelela pele.



A re kwalleng

Tshwaya ✓ fa setshwantso se bontsha tirwana e e bolokegileng kgotsa ka ✗ fa se bontsha tirwana e e sa bolokegang. Morago o kwale polelo fa tlase ga setshwantsho sengwe le sengwe go bua gore goreng o nagana gore se bolokegile kgotsa ga se a bolokega.

Mmê o a go rata.

Tlaja o palame le nna mo koloing ya me. Ke tlaa go naya dimonamone.

Ga ke go itse. Tsamaya!



Gia ke go rate.



Jaanong o montle.



Go re nnyaya

Gia go bonolo go aga o re nnyaya, mme gona o tshwanetse go re nnyaya fa mongwe a dira gore o se ka wa ikutlwa sentle.

Fa mongwe a dira gore o nne le maikutlo a a sa siamang mme a dira gore o se ka wa ikutlwa sentle, bolelela mogolo yo o mo tshepang.



A re kwaleng

Tlhopha batho ba le bararo ba o ba tshepang mme o tlhalose gore goreng o ba tshepa.

Kwala gore o ka bega jang maitemogelo a a maswe go mongwe yo o mo tshepang.



Morutabana:

Saena fa:

Letlha:





12

Kgweditharo I – Beke b – Papetlanatiro




A re bueng

Go itlhokomela

Lebelele ditshwantsho tse ka kelotlhoko. Bona gore a o ka se ka wa tlotla kgang ka ga tsona. Tlatsa pudula ya bof

Tlanya, ke tlaa go isa kwa marekelong.



Nnyaya, ntlogele!



Go diragetse eng?



A re bueng

Tlotla ka moo mosetsana a ikutlwileng ka teng, seo a se dirileng le seo o ka se dirang mo maemong a a tshwanang le a.

Letlha:.....





A re kwaleng

Kwala melawana e le metlhano ya pabalesego.
Simolola mongwe le mongwe ka:

Bana ga ba a tshwanela go ...



A re direng

Dira mmaseke go bontsha maikutlo.

Swetsa gore ke maikutlo afe a o batlang gore mmaseke
wa gago o a bontshe.

E thale mo pampiring e e magwata.

E sege.

Sega matlho.

E kgabise ka pampiri ya mebala.



A re ikatiseng


Ipaakanyetse go taboga.

Ema ka maemo a a nepagetseng a go simolola.

Reetsa morutabana wa gago a re:

"Tlhomang ka menwana! Ipaakanyeng! Ragogang!"

Morago lo dire leparego.



Morutabana:
Saena fa:
Letlha:



Go tshola mmele wa me o itekanetseng



A re bueng

Rotlhe re na le maikarabelo a go tshola mebele ya rona e itekanetse.
Ke eng se bana ba ba se dirang se se siametseng mebele ya bona?



Ke dilo dingwe dife tse di sa itekanelang tse batho ba di dirang?

A o ntse o itse gore go goga ga go a siamela mebele ya rona?

A o ntse o itse gore ga go a siama gore motho a goge gaufi le wena?

Go goga go senya mebele ya rona jang?



A re kwaleng

Tshwaya (✓) kgotsa (✗) mopololong nngwe le nngwe go supa gore a ke **nnete** kgotsa **ga se nnete**.

	Disakarete di latswega monate.
	Go dula gaufi le motho yo o gogang go ka koafatsa mmele wa me.
	Go goga go dira meno serolwana.
	Go goga go baka malwetse a molomo.
	O kgona go gotlholola botlhoko ka ntlha ya go goga.
	Go goga go baka kankere.



Melawana ya boitekanelo



Ke tshwanetse go gotlha meno a me morago ga go ja le pele ke ya go robala. Ke tshwanetse go kama moriri wa me pele ke ya kwa sekolong. Ke tshwanetse go phimola dinala tsa me morago ga go tshamekela mo motlhabeng. Ke tshwaetse go tshola dinala tsa me di le dikhutshwane e bile di le phepa. Ke tshwanetse go tlhapa diatla tsa me morago ga go ya kwa ntlwanaboithusetsong le pele ke tshwara dijo. Ke tshwanetse go latlhela thišu ya me ka fa motomong wa matlakala.



Boithabiso

Ba tshwanetse go apara eng go nna ba babalesegile? Golaganya ditshwantsho ka go thala mola go tloga mo ditshwantshong tse di ka fa molemeng go ya kwa ditshwantshong tse di ka fa mojang.





Boithabiso



Nna matlhagatlhaga mme o tshameke motshameko wa kherikete.

Morutabana wa gago o tlaa tshameka mminonyana. O reetse mme morago ga moo o tshameke moribo wa mmimo o ka menwana ya gago mo tafoleng ya gago.



Morutabana:
Saena fa:
Letlha:



Ditshwanelo le maikarabelo



A re buiseng

Nako nngwe bana ba tshwanetse go thusa malapa a bona ka ditiro.

Mme bana ga ba a tshwanela go dira jaaka bagolo.

Bana ba tshwanetse go nna le nako ya go tshameka le ya go ya kwa sekolong.

Lebelela ditshwantsho tse. Tshwaya (✓) ditiro tse di tshwanetseng bana. Kwala polelo fa tlase ga setshwantsho gore ke goreng o re ditiro di tshwanetse kgotsa ga di a siama



Anna o rekisa merogo letsatsi lotlhe mme ka jalo ga a kgone go ya kwa sekolong.



Lisa o nosetsa tshingwana ya merogo fa sekolo se dule.



 	 
Pule o rwala ditena gonne o direla moagi.	Jabu le Bongi ba thusa ka go tlhatswa.



A re bueng

Ke ditiro dife tse o di dirang kwa gae?

Ke ditiro dife tse o di dirang kwa sekolong go thusa morutabana wa gago?



A re ikatiseng


Itire yo o dirang ditiro tse di farologaneng.
Setlhopha sa gago se tshwanetse go fopholetsa gore o dira ditiro tse dife?



Bofang maoto a lona mme morago le taboge.



Ikatisa go raga kgwele ya dinao. Bona gore o ka ragela bolo kwa bokgakaleng jo bo kae.



Ditshwanelo le maikarabelo



A re bueng

Bolelela tsala ya gago gore bana ba
ba roba melawana efe.

Sekolo sengwe le sengwe se
na le melawana gore sekolo se
kgone go tsamaisiwa sentle.
Kgotsa phaposiborutelo
nngwe le nngwe le yona e na le
melawana e re tshwanetseng
go e sala morago.





A re kwaleng

Kwalela phaposi ya gago
melawana e le mene.




A large spiral-bound notebook with several blank lines for writing.




A re bueng


Buisa ditshwanelo tse le maikarabelo a mme o bue le tsala
ya gago gore nngwe le nngwe e kaya eng.



MAIKARABELO A BAŠWA BA AFORIKABORWA



Tekatekano Tshola motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola. 	Seriti sa botho Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi. 	Botshelo Botshelo jotihe bo bothokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe. 	Lelapa Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago.
Thuto Tsena sekolo, o ithute mme o dire ka natla. Obamela melao ya sekolo. 	Mmerekho Thusa lelapa la gago ka tiro kwa gae. Bana ba se ka ba patelediwa go batla tiro. 	Kgololosego le pabalesego O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola go tihoka kutlwisisano ka mkgwa wa kagiso. 	Dithoto Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.
Bodumedi. Tumelo le Dikakanyo Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe. 	Tshireletsego Tlhokomela lefatsho. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela diphologolo le dijjwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile. 	Boagi Nna Moaforikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefatse gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona. 	Kgololosego ya puo O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwiwe botlhoko.



Morutabana:
Saena fa:
Letlha:





A re bueng

Malatsi a sedumedi le a a kgethegileng

Tlhopha nngwe ya ditumelo tseno. Batlisisa go le gontsi ka ga tsona.
Baakanya pontsho mo phaposing. Leka go tla ka dibuka kgotsa ditshwantsho
go tlhalosa pontsho ya gago.)



Sehindu



Seiselamo



Sejuta



Sekeresete

Re tshwanetse go tlotla batho ba ditumelo tsotlhe.

Tumelo ya gago ke efe? _____

Tumelo ya tsala ya gago ya botlhokwa ke efe? _____

Letlha:



Go tlhola fela



A re kwaleleng

Tlatsa karata e ka ga gago.

Leina la me _____

Sefane sa me _____

Letsatsi la me la botsalo _____

Mophato wa me _____

Sekolo sa me _____

Nomoro ya me ya mogala _____

Aterese ya me _____

Nomoro ya tshoganyetso _____

Motshameko wa me o ke o ratang _____

Mmala wa me o ke o ratang _____

Tsala ya me ya botlhokwa _____

Ke eng se se intumedisang _____

Ke eng se se dirang gore ke nne ke tlhontse _____

Ke eng se se ntenang _____

Se ke se kgonang _____

Beke 8 – Papetlanatiro
Kgweditharo

Morutabana:
Saena fa:
Letlha:



Mekgwa e e itekanetseng ya go ja



A re bueng

Lebelela setlhopha sengwe le sengwe sa dijo mme o bue le tsala ya gago ka ga: Ke dijo dife tse di mo setlhopheng sengwe le sengwe? Ke goreng setlhopha sengwe le sengwe se re siametse?

Diporoteine

Diporoteine di aga disele tse dišwa gore mebele ya rona e gole.



Divithamini

Divithamini le diminerale di thusa mebele ya rona go lwantsha malwetse le go nna e itekanetse.



A re ikatiseng

Kopa morutabana wa gago gore a go bontshe ka moo o ka tshamekang "founu e robegile" ka teng. Morago ga moo ikatise go latlhela bolo.



Dikhabohaetereiti

Dijo tse di re naya maatla.



Dikungo tsa maši


Dijo tsa maši di tiisa marapo a rona, bogolosegolo fa re sa ntse re le bašwa mme marapo a sa ntse a gola.



A re kwaleng

Dira lenaane la dijo tse o di jeleng maabane. Mo kholomong ya bofelo, bua gore a dijo ke poroteine, khabohaetereite, maungo kgotsa merogo.

Dijo tse ke di jeleng maabane	Mofuta wa dijo



Mekgwa ya rona ya go ja



A re bueng

Botsa ditsala di le nne gore barata go ja eng. Lebelela dijo tse di farologaneng mme o tshwaye (✓) fa o rata dijo tseo, o bo o tshwaya (✗) fa o sa rate dijo tseo.

Tlatsa maina a ditsala tsa gago.



A re kwaleng

Lebelela theibole e o e tladitseng mme morago o arabe dipotso tse.

Ke dijo dife tse ditsala tsa gago di sa di rateng thata?

A o akanya gore ditsala tsa gago ba na le mekgwa e e itekanetseng ya go ja?

Ke eng o akanya jalo?



Boithabiso

Kopa morutabana wa gago gore a go bontshe ka moo o ka tshamekang founu e robegile ka teng.



Letlha:



A re kwaleng

Dira lenaane la mefuta ya dijo tse re tshwanetseng go di ja letsatsi lengwe le lengwe.

Re tshwanetse go fokotsa eng?

Letswai le lentsi gonne le ka re bakela kgatelelo e e kwa godimo ya madi fa re gola.

Sukiri e ntsi gonne e kgona go re bakela bolwetse jwa sukiri fa re gola.

Sukiri e ntsi gape e baka koketsego ya boima jwa mmele. dinotsididi tse dintsi, dikuku le ditshipisi.



A re kwaleng

Kwala risepe ya dijo tse o di ratang.



Risepe ya _____

Ke tlhoka ditsompelo dife?

Ke dirise mokgwa ofe?

Morutabana:
Saena fa:
Letlha:

Mekgwa e e itekanetseng ya go ja



A re kwaleng

Thabo le Nomsa ba mo tseleng ya go ya kwa lebenkeleng la Sunshine. Ba batla go reka dijo dingwe go apeela dilalelo. Ba thuse go dira leneneo la dijo la dijo tse di siameng.



A re ikatiseng

Refosanelang go betsa kgati gore tsala ya lona e kgone go tlola.





A re kwaleng

Kwala dijo tse ba tshwanetseng go di reka le ditlhotlhma tsa tsona mo lenaneothekong le le fa tlase. Thabo le Nomsa ba dueletse dijo tse ba di rekileng bokae?

LENANEOTHEKO

TLHOTLHWA




A re kwaleng

Mekgwa ya gago ya go ja e itekanetse go le go kae? Khalara sefatlhego se se tshegang tebang le mokgwa o o itekanetseng.

Mekgwa ya me ya go ja

	Ee	Nnyaya
Go le gantsi ke ja ke bogetse thelebišene.		
Ke rata maungo le merogo.		
Ke rata dijo tse di mafura di tshwana le ditšhipisi.		
Ga ke rate metsi, ke rata dinotsididi.		
Ga ke je merogo.		
Ke tšhotlha dijo tsa me sentle.		
Ke ja difitlholo tsa sa me pele ke ya kwa sekolong.		

Bala gore o khalarile difatlhego tse di tshegang di le kae. _____



20

Kgweditharo 2 – Beke 2 – Papetlanatiro



A re kwaleng

Go ja sentle

Thala kgotsa o kgomaretse ditshwantsho tsa dijo go bontsha dijo tse di itekanetseng.

40

Letlha:



A re buiseng

Melawana ya go ja sentle

Tlhapa diatla tsa gago ka dinako tsotlhe
pele o tshwara dijo.

O se ka wa tlogela dijo di sa khurumelwa.

O se ka wa ja dijo tse di bodileng kgotsa
tsa bogologolo.

Dirisa matlapi a merogo go direla
tshingwana motshotelo.

Ijalele merogo.



A re direng

Thala setshwantsho go bontsha mongwe wa melawana e.



Morutabana:

Saena fa:

Letlha:

Ditshenekegi



A re bueng

Bua ka ga dikarolo tse di farologaneng tsa mmele wa tshenekegi.

Ditshenekegi di na le dikarolo di le tharo tsa mmele: tlhogo, mmele o o kwa godimo le mmele o o kwa tlase.

Gape di na le maoto a le marataro le dinakana tse pedi.



A re kwaleng

Tsenya maina a dikarolo tsa tshenekegi. Thala mola go tswa mo leineng go ya kwa karolong e e nepagetseng ya tshenekegi.

Mmele o o kwa
godimo

Lenakana

Tlhogo

Leitlho

Leoto

Mmele o o kwa
tlase



A re ikatiseng

Bobora jaaka notshe, fofa jaaka serurbele mme morago o tlole jaaka tsie. Jaanong a o ipakanyeditse motshameko wa bolo ya dinao?



A re kwaleng

Thala mola go golaganya leina lengwe le lengwe le tshenekegi e e nepagetseng. Bua gore ke ditshenekegi dife tse di kotsi le gore ke dife tse di thusang.



Notshe



Monang



Ntsi



Tshoswane



Tsie



Serurubele



Ntsi ya moretologa



Mota



A re kwaleng

Jaanong tlatša mafoko a a tlogetsweng.

_____ e dira tswina.

_____ se talafatsa ditšheše.

_____ o phatlalatsa malaria.

_____ e phatlalatsa malwetse.

_____ e ja dijalo tsa borapolasa.



Morutabana:
Saena fa:
Letlha:





A re bueng

Lebelela ditshwantsho tse mme o bolelele tsala ya gago gore ke eng dinotshe di le mosola mo go rona.



Dinotshe di phatlalatsa mmudula. Se se botlhokwa gore maungo a tlhoge.



Dinotshe di ntsha tswina.



A re kwalleng

Kwala maina a tshenekegi nngwe le nngwe e e mo phatlheng e e filweng.



_____ e tsuntsunyetsa matute go tswa mo ditšheseng.



_____ e na le maoto a kwa morago a a maatla go tlola.

Letlha:



dirisa manakana
a tsona go buisana.



se phatlalatsa mmudula go
tswa mo sejwalong go ya go
se sengwe.


e phatlalatsa megare.



A re direng

Dira gore tshenekegi e tsamaye.

- Tlisa hangere go tswa kwa gae.
- Sega ditshenekegi go tswa mo tsebeng ya tse di segilweng kwa morago ga buka.
- Di kgwagetse mo hangareng ya dibaki.





23


Magae a ditshenekegi

Kgweditsharo 2 – Beke 4 – Papetlanatiro



A re direng

Sala mogala morago go bona gore tshenekegi nngwe le nngwe e nna kwa kae.



46

Letlha:





A re direng

Tsamaya mo patlelong ya sekolo gore o tle o bone
gore o ka bona mefuta e mekae ya ditshenekegi.



A re kwaleng

O bone ditshenekegi dife kwa ntle? Tlhopha e le nngwe mme o kwale
leina la yona fa.



Tshenekegi e e ja dijo tsa mofuta ofe?



A tshenekegi ya gago e tsamaya ka bonya kgotsa ka bonako?

A tshenekegi ya gago e mosola? Ke goreng o rialo?

Tshenekegi ya gago e kotsi ka mokgwa ofe? o ka dira eng fa e go gobatsa?



Boithabiso

Jaanong tlhama
o bo o thale
tshenekegi ya
gago mme o e
neye leina.



Bontsha boithamedi jwa gago



A re direng

Itirele serurubele

O tlaa tlhoka: Pampiri ya A4

Dikheraeyone tsa mafura

Sekere

Sekgomaretsi

Sephepafatsi sa
diphaepe

Rolo e e fedileng ya pampiri ya
ntlwanaboithusetso



Thala serurubele, mme o bontshe mmele wa sona o moleele,
le diphuka tse pedi. Kgabisa diphuka tsa serurubele sa gago ka
dipaterone tsa mebala e e farologaneng.

Netefatsa gore diphuka tse pedi di a
tshwana. Sega serurubele,

Kgomaretsa mmele wa
serurubele mo rolong ya
ntlwanaboithusetso. Mena
sephepafatsi sa diphaepe
gabedi go dira dinaka. Di
kgomaretse mo tlhogong
ya serurubele.





A re diragatseng

Leka go tshameka metshameko e.



Seteišene 1:

Baseketebolo: Betsabetsa kgwele o ntse o taboga ka mokgwa wa manyokenyoke.




Seteišene 2:

Hoki: Dirisa thobane ya hoki go tsamaisetsa bolo kwa dinong.



Seteišene 3:

Bolotloa: Beletsa bolo kwa tsaleng ya gago o ntse o taboga.




Seteišene 4:

Rakabi: Taboga ka bolo mme o e fetise.



Seteišene 5:

Kgwele ya dinao: Tiribola bolo kwa dinong.



Tshekatshelo

Tshekatshelo e bontsha dikgato tse di farologaneng tsa kgolo. Dikgato di sala tatelano e e rileng. Lebelela tshekotshelo ya segwagwa le serurubele mme le bue ka dikgato tse di farologaneng.

Tshekatshelo ya segwagwa



A re bueng

Lebelela ditshwantsho mme o bolelele tsala ya gago ka moo segwagwa se fetogang ka teng mo tshekotshelong ya sona.


- 1 Digwagwa tse pedi di a feka gore di nontshe mae.
- 2 Segwagwa sa mosadi se beela mae.
- 3 Koduntwane e na le serwe sa go hema se se kwa ntle le mogatla wa motsu.
- 4 Koduntwane e tlhoga maoto.
- 5 Mogatla o simolola go nyelela.
- 6 Segwagwa se segolo se nna le makgwafo e bile se latlhegetswe ke dihuba.



A re direng


Jaanong lebelela tshekatshelo ya serurubele.

Tlatsa se se diragalang mo kgatong nngwe le nngwe ya tshekatshelo. Re go thusitse ka dikgato di le pedi.



Tshekatshelo ya serurubele






A re bueng

Tshekatshelo

Lebelela ditshwantsho mme o bue le tsala ya gago ka ga tshekatshelo ya kgogo. Morago kwala se se diragalang mo kgatong nngwe le nngwe.

Tshekatshelo ya kgogo







A re kwaleng

Jaanong itlhamele tshekatshelo ya gago. Neela setshwantsho sengwe le sengwe se mo leotwaneng la kgang leina go bontsha tshekatshelo ya katse. Dirisa ditlhogo tse di fa tlase go go thusa.

Kwala dikgato ka go latelana tswa go nngwe go fitlha go nne mme o di dirise mo leotwaneng la kgang ya gago.

	Katsana e tsetswe.		Katse e e godileng.
	Mmaagwe katse o imile dibeke di le robongwe.		Mmaagwe katse o amusa dikatsana tsa gagwe.

Tshekatshelo ya katse



Seotlwana sa me




A re direng

Dira mmaseke wa seotlwana.

O tlaa tlhoka: pampiri ya A4
Phensele
Pente ya lerole le metsi
Matseta a ditsebe



- Thalela bokwantle jwa sefatlhego sa katse mo pampiring.



- Tswaka pente go dira mebala e e farologaneng e le meraro.

- Dirisa letseta la ditsebe mo mmaleng mongwe le mongwe.



- Dira maronthorontho a mebala e e farologaneng go kgabisa sefatlhego sa katse.






A re bueng

Bolelela tsala ya gago ka ga seotswana sa gago
kgotsa seotswana sa mongwe yo o mo itseng
Bua ka moo o ratang go se tlhokomela ka teng.



A re kwaleng

Thala dilo di le nne tse o tshwanetseng go di
dira go tlhokomela seotswana sa gago. Morago
o kwale setlhogo ka fa tlase ga setshwantsho
sengwe le sengwe.





Go tlhokomela tikologo ya rona



A re bueng

Lebelela diphousetara tse mme o bue le
tsala ya gago ka ga gore di re bolelela eng.



Lebelela letshwao la poeletsotiriso.

O kile wa bona letshwao le la poeletsotiriso kwa kae?

Re diriseng sešwa tswweetswee!



A re ikatiseng

A o kgona go dira mmimo o dirisa
dihupu le diribone?





A re buiseng

Re ka thusa jang go tshola tikologo e le phepa?

Re tshwanetse go gakologelwa ditlhaka **FDD**:



Fokotsa: re tshwanetse go fokotsa go gasagasa matlakala.

Dirisa gantsinyana: re tshwanetse go dirisa dilo tse dintsi gantsinyana
pele re ka di latlha.

Boeletsa tiriso: re tshwanetse go batla mekgwa ya go dirisa pampiri,
mabotlolo le dithini.




A re kwaleng

Kwala maina a dilwana tse di ka
boeletswang go dirisiwa theiboleng e e fa
tlase. Re go simoletse lenaneo lengwe le
lenqwe.



Dirisa galase gape	Dirisa polasetiki gape	Dirisa pampiri gape	Dira motshetelo
Mabotlolo a a dirileng	Dikgetsana tsa polasetiki	Makwalodikgang	Matlapi a merogo



Morutabana:
Saena fa:
Letlha:



A re kwaleng

Poeletso ya tiriso

Thala mola go tswa mo selong sengwe le sengwe se se ka fa molemeng go ya kwa selong se se ka fa mojeng go bontsha gore se ka dirisiwa sentle jang.



Jaanong bopa sengwe se o ka se dirang o dirisa dilo tse di kileng tsa dirisiwa mme o se neye leina.

Leina la selo

Se dirilwe go tswa go

Thala setshwantsho sa sengwe sa gago.





A re kwaleng

Akanya ka ga dilo tse di ka dirang motshetelo o montle. Kwala lengwe le lengwe la mafoko a a fa tlase mo kholomong e e nepagetseng go feleletsa theibole. O ka nna wa akanya ka ga dilwana dingwe tsa gago mme o di rulaganye go ya ka dikholomo tse di nepagetseng.

dikgetsana tsa polasetiki

matlapi a merogo

dipekere

meteme ya dinotsididi

dikgapetla tsa mae


Dilo tse di ka se boleng

Dilo tse di ka bolang



A re direng

Dira phousetara ya go thibela go leswafatsa. Thala setswantsho mme o kwale molaetsa.




Malatsi a bodumedi le a mangwe a a kgethegileng



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga gore ke ditumelo dife tse di dirisang matshwao a. Bua gore ke lefe le e leng la tumelo ya gago. Fa o sa bone letshwao la gago, le thalele tsala ya gago.



Sefapaano ke letshwao la Sekeresete.



Ngwedi o o lengete le naledi di bopa letshwao la Iselamo.



Letshwao la Sejuta ke Naledi ya ga Tafite. Kgosi Tafite e ne e le kgosi ya Baiseraele.



Letshwao la Sehindu e kwadilwe ka puo ya Devanagari ya Intia.

Mafelo a a farologaneng a kobamelo

31



A re direng

Thala mola go golaganya tumelo nngwe le nngwe le lefelo la yona la kobamelo. Kwala leina la kago ka fa tlase ga setshwantsho sengwe le sengwe.

tempele

senagoge

mmoseke

kereke

Bodumedi



Iselamo

Sehindu

Bokeresete

Sejuta

Lefelo la kobamelo



A re direng

Botsa ditsala di le nne gore ke letshwao lefe le le bontshang bodumedi jwa bona.

Leina la tsala

Matshwao a bona

Leina la tsala	Matshwao a bona

Morutabana:
Saena fa:
Letlha:



SETIFIKEITI

Sa go digela Mophato 3

Dikgono tsa botshelo

se neelwa

Tlatsa leina la gago

Letlha _____

Morutabana _____



Lenaanefoko la me

A
a

Handwriting practice lines for the letter A.

G
g

Handwriting practice lines for the letter G.

B
b

Handwriting practice lines for the letter B.

H
h

Handwriting practice lines for the letter H.

C
c

Handwriting practice lines for the letter C.

I
i

Handwriting practice lines for the letter I.

D
d

Handwriting practice lines for the letter D.

J
j

Handwriting practice lines for the letter J.

E
e

Handwriting practice lines for the letter E.

K
k

Handwriting practice lines for the letter K.

F
f

Handwriting practice lines for the letter F.

L
l

Handwriting practice lines for the letter L.

Morutabana:
Saena fa:
Letlha:





Lenaanefoko la me

M
m

Handwriting practice lines for the letter M.

S
s

Handwriting practice lines for the letter S.

N
n

Handwriting practice lines for the letter N.

T
t

Handwriting practice lines for the letter T.

O
o

Handwriting practice lines for the letter O.

U
u

Handwriting practice lines for the letter U.

P
p

Handwriting practice lines for the letter P.

V
v

Handwriting practice lines for the letter V.

Q
q

Handwriting practice lines for the letter Q.

W
w

Handwriting practice lines for the letter W.

R
r

Handwriting practice lines for the letter R.

X-Z
x-z

Handwriting practice lines for the letters X, Y, and Z.

